

ОЛОХ

№ 153-154

(8748-8749)

БАСКЫНЫННА

2001 сыл

Ажсынны

30 күнэ

**ЧЧНЭР САНА 2002 СЫЛЫНАН,
ЧТЧӨ ДЬОММУТ-СЭРГЭБИТ!**



**КҮНДҮ УЛУУСПУТ
ОЛОХТООХТОРО!**

Энигин Улуу Муньярын, улуу дьаһалтатын ааттарыттан саргылаах сана 2002 сылынан, Сана Дьыл бырааһынныгынан итиитик-истинтик эбэрдэлибит!

Аспыт сылы этэнгэ туораан, өссө биир сана сылга уктэнээри озорон, 2001 сыл бииги улууспугар тыа хаһаайыстыбатыгар, социальной эйгэ, мал экономикага, үөрэх, культура, спорт сайдыларыгар кырата суох ситиһилээрдээх буолла дьэн сьаналыаха сөн. Бу, бастаан туран, улууспуг бары олохтоохторо түмсүүлээхтэрин, биир санаага кээн, сөмөһөлөн, бэйэ-бэйэни өйдөсүөн үлэмиллэрин-хамсылларын, сана олобу айалларын-туталларын, үлэбэ-үөрэххэ дьобурдаахтарын, сырдыкка-кэрэбэ талаһылаахтарын көрдөрөр.

Салалыбыт сана дьыл Эниги дьызытигэр элбэх үөрүүнү-көтүүнү, дьолу-соргуну, кэрэ-бэлиэ түгэмкэри, или-эйэни илдьэ киирдин. Барыгытыгар үгүс үтүө ситиһилээри, чэгиэн-чэбдик доруобуйаны бабарабыт.

Үүмүт Дьөлөгөй сыла бииги улууспугар таһаарылаах үлэни, уйгулаах олобу төсхөйдүн дьэн алыабыт. Олох хаамнытыттан харыс да хаалсыбакка, сайдым суолун устун эрлээхтик-эрчимнээхтик бука бары бииргэ хааман улууспуг, республикабыт чэчири сайдыларыгар хас биирдэ бэйэбит кылаапытын киллэрээхпитигэр эрэнэбит.

САНА ДЬЫЛЫНАН, САНА ДЬОЛУНАН!

Улуу Муньяга,
улуу дьаһалтага.

Роман ДАНИЛОВ

СЫРДЫК ЫРАНАН, САРТЫ ТАМАЙАН!..

Сана үйэбит иккис сылын багачы күнэ
Сабахтан санаара күөрэйиэ,
Салыыр санаабыт үксэ
Сана дьыл хайдах буолуон тула эргийиэ.

Бары да эргэ дьыл түмүктээнит
Бэрийиэн көрбүт хайдах сыл кэлэн аспытын —
Кимиксэ эрэ үөрүүнү үксэниит,
Кимнэ эрэ хомоһто амна баарын.

Биирдин бэйэбит, үтүөнү эрэйиэн,
Олус дьэн күтүбүт хас сана сыл үүвэрин,
Билэбит уонна үлэни үлүһүйөн
Олорор кинини түһэн биэрбэтин.

Итинник икки өттүттэн өйбөһүмүт
Иһиккэтин даһаны этэнгэ буолуохпуг,
Үүһөн истиниэр сана сыллар, бииги көрөүхпуг
Үе саха кэтириир кэскили түгөһүр дьоллоһомпуг.

Сана сыл төгөһө ойон таһар күнүгэр
сырдык ырылаах
Саргыны тамайан алгыс этэрбит,
Сылаас тымынаах, ыраас дууһаллах
Сыдыһаа тыгырыгар эрэнэбит!

ЭБЭРДЭЛИНИТ!

Битыктабыллаах бар дьонум, ээри, тыыл уонна үлэ ветераннара, хоту көһөрүллүү кытымылаастара!

Энигинэн сирэйдээн илуус бары социальной көмүскэлинэн туһанааччыларын үүнэр сана сылынан итиитик эбэрдэлибит! Кэлэр 2002 сыл Эһиэхэ дьолу-соргуну, үгүс үөрүүнү-көтүүнү, ситиһилээри асаллын.

Сана Дьылы хайдах көрсөбүн да, олобуң ол күрдүк салаллар дииллэр. Оһон Сана Дьыл

киһилэрин аһолоргутун, сизинэргитин, аймак-билэ, чугас дьонгутун кылары үөрэ-көтө бырааһынныктыан.

Аспыт быһбарга илуус быһбардааччылар куһабана суох кытынныбыт. Кэлэр да өттүгэр дьоммут-сэргэбит өссө да түмсүүлээхтэрин көрдөрүөхтэрэ дьэн эрэнэбит.

С.И.НИКИТИН,
улуустаабы дьэнэ кэргэн политикаһын уонна
социальной көмүскэл управлениегын
начальнига.



САНА СЫЛЫТ

СЫЛААС ТЫНЫНАН САЙДЫН, САРГЫНЫ, ДЬОЛУ САЛАЙДЫН!

ААҔАР ЭРЭР СЫЛЫ АНААРАН КӨРДӨХХӨ

ПУБЛИЦИСТИКА

Сүүрбэ бириис үйэ бастагы сыла ааһан эрэр. Манньк атаанна-ах-мөчүөнүкээх, кириилээх-тахсыллаах дьыл Сахабыт сиригэр "дир-биэн-дарбаан күнүрдээх" революция, "кыйыл буурба аттардаах" "ражданская сэрни, "уот сэрни, сут-кураан" аргыстаах Аба дойду сэринтин сылларын кэнииттэн буола илэк бадахтаах.

Сага үйэ сабаһын арийар сылга Саха сирин аата-суола Россия ийэ хотун үрдүнэн агардастыы аатырда, суон сураба суол-суол байы дуораһыда. Киин бэчээт, телевидение биһиги республикабыт олобун-дьяһабын ырытан күнүктэ суруйан субурутан, кэпсээн кэбинэн арай биэрдиһэр. Үчүгэйгэ эбитэ дуу, кулабаһага эбитэ дуу?..

Кырдык даһаны, Саха сиригэр 2001 сылга бүтүн Россияны аймаабыт событиелар буолулаагылар. Элбэс ытара барбакка, үс улахан түгэнгэ тохтоон ааһааха. Улуу Өлүкэ эбэбит кэлин сылларга кизэ-быйыта, майгыта-сигилитэ уларыан дьонугар-сэргэтигэр баарын биллэрэр, "кыйыһар" буолан эрэр. Быйыл даһаны халаан уугуттан улахан эмсэбэлээһин табыста. Ленскэй куорат ууга барбытын чөлүгэр түһүрүгү Россия Президентэ В.В.Путин кытары ылсыһан сүдү үлэ ытылыһа, биер сайын устата сага куорат дьэндэс тына күстэ. Дьэ, киһи барахсан соруннаһына кыаллыбаты даһаны кыйаар, түмүстэбинэ, со-иоболостосуна ханньк да буомнары тобо көтүөн, кыйыһаах тахсын сөбүн өссө гөүл дакаастаага.

"Саарбалаах, кырсалаах Сахабыт кыраһа" аныгы кэмгэ-кэрдиңгэ кемүтүнэн, алмаһынан күлүмнүүрүн ааһан, аны нефть, газ салпааһын туһага таһаары суолугар үктэннэ. Улуу бөлүлүктөрүбүт "XXI үйэ сир саайын үлэстии үйэтиин буолуо" диян сабаралааһынарын тыһа биллээх курдук.Талакаан небин туһанар быраал иһин хайдахтаах курдук уодаһынаах, "иһэ иста-эк" кириинилэр буолбуттары бары илэ каракһытынан көрдүбүт, эт кулаахпытынан иһиттибит. Хаарыаннаах "хара көмүспүтүн" маналаһа туолбат "Юкос" нефтяной компа-

ния кизн куолаһаһыгар кутан биэрэ сысты-быт. Алмаһы бас билии иһин кириис "уста-күһэ" намыраата дуу дин санаабыт-пыт көрдүгүнни сылпыт эбит — сагалыы күөдүйүн таһыста.

Быйбар... Уруйку, "улугуран кэлбит" сылларбытыгар Саха нуоруота тоҕо эрэ буус-бүтүнүүтэ быйбарга кытара, ити күн бырааһынньык буолара. Билигин ити тылы, ити күнү бырааһынньык диэхпитин, тардынарбыт буолуо, ол курдук "күрдээх", дьону-нуоруоту аанһа ахтыбат, киһилэр талан ылар бырааптарын сэргэ-буорга тэлсэр хампаанһа бара турарын бары билэ-көрө олордохпут. Бу быйбар, бука, олохлутугар-дьяһахтыгыгар улахан уларытыһы киллэрэ-рэ буолуо. Биллэхпит-көрүөхпүт турдаба. Оттон билигин хас биридии Саха сирин олохтооҕо, республикабыт нуруоттара эйэ дэмнээхтик, үйэлэр кириилэрин кириилээх-тахсыллаах сылларыгар очурга оубулар-бакка олоролорун хааччыытыт, төрөөбүт-үөскээбит дойдубутун аан дойду биллэр сайдыытын суолугар үктэнэрбит бастагы Президентимтигэр Михаил Ефимович Николаевка сөбүмэр үлэтин иһин барҕа махталы, сүдү сүгүрүйүүнү биллэрэллэригэр саар-бахтаабыллар.

Билиги Чурапчыбыт улууһа, мэлдьи буоларын курдук, 2001 сылы үлэлээн-хамсаан, айан-тутан агарар. Тыһа хаһаайыстыбатынан дьарыктанарбыт быйытынан, сыллата сүөһү, сылгы ахсаанын эбэн иһэрбит үөрдэр, астынарар. Ол курдук, 1997 сылга 22223 ынах сүөһүлээх буолаахпытына, быйылы ити көрдөрүү 27176 буолла, сылгы ахсаана 3851 төбөнөн эбиллэнэ, сибиниһэ 5232-көн элбээтэ. Үрүн илгэни дэлэтингэ үлүмнээн үлэлээмит 6120 тонна үгү сөбүтүөккааатыбыт. Ити былырынньыттан 2300 тоннанан элбэх. Дьон-сэргэ ити үлэтэ-хамнаһа тиллэн, 51 мөл. 187 тыһ. солкуобайдаах дохуоту ылла.

Чулуу очуттардаах чурапчылар бу да сырыыга аалпытын-суолбутун түһэн биэр-бэтибит. 34512 тонна оту оттооммут была-аммытын 106,4 бырыһыан толордубут.

Республикабытын унуордаан, Россия үрдүнэн аата-суола биллибит "Чурапчы" ТХПК быйыл даһаны үрдүк аатын-суолун түһэн биэрбэтэ. Кизн туттар бу тэрилтэбит нуруоттар иһин ардыларынаагы быыстала-к-дьяарбаккалар Дипломнарынан, кыйыл кемүс, үрүн кемүс, боруонса медалларынан наһарадалаанна. Бүтүн Россиятаагы "Регионы России-2001" быыстала-дьяар-банка кыйыһааһынан табыста, Россиятаагы агропромышленной быыстала-дьяарбанка кыйыл кемүс медалын ылла, "Россия 100 бастын табардара" көрүү лауреатынан буолла. Бастын маж дьоннору-тун бу ситиһинлэринэн уруйдуубут-айхал-лыбыт, өссө чабылхай кыйыһылары, ситиһинилэри бараарыт.

Үөрэх-сайдыы күөнгүрэ улууспут иһин-килэр кэпсэлэригэр хардылыһар, сагал-тан-сага кириилэри ситиһэр. Инновационнай бырайыактар конкурстарын түмүгэр ик-ки программага Үөрэх министрствотын Грана аанна. Нэһилиһинэ үүнүүтүн учуот-таан, Улахан Күөлгэ, улуус киһингэр Мурун-Тыымпыһа сага үөрэх кыйаһа аһылы-нылар. Россияга тыһа сиригэр бастагынан аһылыбыт физкультура уонна спорт инсти-тута бу күнүргэ сага үөрэнэр корпуска ки-ириэбэ.

Ааһан эрэр сыл геройдарынан респу-блика Бочуоттаах гражданынын аатын ылбыт улууспут ага баһыһага Алексей Алексеевич Шадрин, республикатаагы "Бастын дьик-кэргэн" конкурс кыйыһааһынан тахан, "УАЗ" массыһа супер-бириниһин наһара-далаамыт Адамовтар дьик кэргэттэрэ, Са-ха Республикатын бастын ледиатр-араһын аатын ылар чирстэммит Васса Васильевна Михайлова, Президент Гранын хаһаайыһа-

ра "Төһүргэстээх" (Ба-рашков Р.С.), "Ком-плекс" (Михайлов М.П.) баһыһаһа хаһаайысты-балара, дуобакка Евро-па чемпионун үрдүк аатын ылбыт үөрэнээчи

Мотя Ноговицына, Россияга чемпионнары-нан буолбут быйыдарбыт Гаврил Нохтус-кай, Николай Захаров буоллулар. Бас-тыннарбыт кыйыһыларынан-хотууларынан кизн туттан, астынан тураммыт, өссө үрдүк чыпчааллары дабайалларыгар алгыспытын аныыбыт.

Саһаны, бастыны бастагынан ылынар, өйүүр Чурапчыбыт дьоно-сэргэтэ "Үгүө дьыала" хамсааһыны көбүлээчинэн, таһаарыһаах үлэлэринэн-хамнастарынан олоххо киллэрсээчинэн буолаллар. Рес-публика Правительствотын Гранын ылбыт-пыт мээһэбэ буолбатаһын бу да сылга итэтиһилээхтик дакаастаатыбыт. Ол кур-дук, Хайахсыкка спортнаһа саала, Чыаппа-раба, Хадаарга балыһа, Дирингэ тустуу саалата, Кындаһа "Олонго дойдута" куль-турнай-этнографическай комплекс, Улахан Күөлгэ оскуола, улуус киһингэр детсад сага корпуска, о.д.а. тутуулар олоххо ки-ириһэр улууспут социальнай сайдыытыгар иһеки хардыы оһоһулуна. Төрөөбүт түөлбэлэр аныгы олох сэринэн олоһорун, үүнэрин-сайдарын туһугар күүстэрин ха-рыстаабакка үгүө санаанан салайтаран үлэ-лээччилэргэ барҕа баһыһа, махтал тылла-рын этиэххэйин, киһилэрдийин үөрүү-көтүү, дьол-соргу аргыстаһын дьон үгүө-баҕа са-наабытын төрдүһүн.

2001 сыл Улуу Өлүкэ уугун намчы отто-ох-мастаах, алаас сирдээх Чурапчыбытыгар киһи барахсан мындыр өйүнэн, үлэтинэн-хамнаһынан сизтэн аһалбыт сыл быйыһы-нан үлэлэргэ ахтылыһа. Өр кэмгэ бабар-быт бабабыт, ыра санаабыт туолла! Таатта-быт барахсан мантан ыла уолбат ойбон, көһөрө чүөмпэ буолуохтун, дойдубут уустуб-бат быйаһынан алла туруохтун!Саргылаах сага дьылынан, күндү доботтор!

А.СЛЕПЦОВ.

САГА СЫЛЫ КӨРСӨ - ДЬОРО КИЭҔЭЛЭР

Тыһа сирин общественной-культурнай олобун оһону иһтэр-үөртэр тэрилтэлэр — уһууааннар уонна оскуолалар иһилиилэр-сагалыһалар. Оһолорун ахса-аннара аһыһа буолан, оскуолаара сабыллан урукку сылларга үгүс нэһилиһинээлээх пууннар "кырым уча-стак" аатын ылан, дьонноро-сэргэлэрэ киһи сиргэ көһөн иччитэхситэр дьылбаламмытара. Оттон нэһилиһинээтэ элбээн, кэнээн иһэр түөлбэлэр дьылбалара эмгэ оскуолаттан тутулуотанар.

Ааспыт сыллартан үлэлээн кэлбит начальнай оскуолалар иһитиллэллэрэ наадатын күннээһи олох байыта ирдээбитэ. Оһон улуус дьаһалатын быһаары-тынан Сылаан нэһилиһин Улахан Күөлүгэр уонна Чу-рапчы сэлэһиниһитин Мурун-Тыымпыһагыгар нэһили-һинэ үүнүүтүн учуоттаан ситэтэ суох орто оскуолаар тэриллэр буолбуттара. Үгүс үлэ барбытын түмүгэр со-торутааһыта, сага сыл үүмээри аһай турдаһына, иһки сиринэн оскуола аһыллар дьоро кизэлэрэ ыһтылы-нылар.

УЛАХАН КҮӨЛГЭ

Өр сыл устата баба са-наа оһостубут оскуолаара үлбэ кириэн олохтоохтор сүргэлэрэ көтөүлүлэн, үөрө-көтө муһунулар. Ыраах-тан-чугастан бу учаастактан төртүттээхтэр дьоннорун-сэргэлэрин эбэрдэһин кэл-биттэрэ бырааһынньыгы түспарда. Дьоро кизэһи арийыы сахалыы сирин-ту-омун түөлбэ кырдааһаа Алексей Трофимов толор-до. Сага дьыһэбэ кириэр ли-нэтин быйар чээс олохто-ох оскуола директорыгар Э. Е. Макаровага, улуус-таагы үөрэх управленийын начальнига Е.С.Сидорова уонна Сылаан нэһилиһин дьаһалатын баһыһыгар Е.Е.Ноговицынга тигистэ. Сага дьыһэ символическай күлүүһүн туттааччылар аатта-рыттан биригэһиһэр Ф.Ф. Максимов Вера Егоровна дохсон иһыс тыһын ортоту-гар туттарар. Улуус

Муньаһын председателэ В.И.Новгородов үс бастын туттааччыларга - тутууну иһлээн-сабалаан ыһыттыт биригэһиһэр Ф.Ф.Макси-мовка, лилорамщик Н.С.Макаровка, сварщик С.Г.Слепцова республика-таагы Үгүө дьыала хам-сааһынын өйдөбүннүк бэлэһин туттарда. Тутууга көхтөөхтүк кыттыбыт үлэһиттэр улуус уонна нэһилиэк дьаһалталарын грамоталарынан наһара-далаһылар. Учаастак олохтоохторун үөрүүлэрин нэһилиэк бары тэрилтэлэ-рэ, ол иһингэр Сылааннаагы потребобщество, Сылаан ор-то оскуола уонна уһууаан-нара үлэһинилэр. Оһу тэһэ ыһаллы Кытаанак нэһилиһиттэн олохтоох дьаһалта уонна орто оскуо-ла коллектива эбэрдэһи кэлбиттэр. Улуустаагы дьыһ кэргэн политикаһын уонна социальнай көмүскэл управленийын начальнига С.И.Никитин сага оскуола

кыанмат ыаллар оһолору-гар аһаан аһаахтаах интер-натыгар, алгыс тыһын этэн туран, холодильник туттар-да. Дьокуускай куоракка оһолор биер дойдулаахтар түмсүүлэрэ оскуола библи-отека тэринэригэр киһигэ хомуйан иһиһинэ копи-ривальной аппарат кэһинил-эрин аһалыттар. Учаастак олохтоохторо өһнөөх теле-визоры туттардылар. Сал-гыы уус-уран самостоятель-ность концерта буолла, сыннаһаан кизэлэтэ тэрилин-нэ.

МУРУН-ТЫЫМПЫҔА

Чурапчы сэлэһиниһитигэр Мурун-Тыымпыһа түөлбэти-гэр "Кыталык" оскуола-сад базатыгар ситэтэ суох орто оскуола аһыллар буол-бутун быйыл улуус олохто-охторо истибит буолуохта-ахтар. Үөрэнэр корпустары оностон, кадрдарын булунаан, оскуола балаһан ыйын 15 күнүттэн үөрэх дьыһын сабалааһыта. Ах-сынны ый 25 күнүгэр оску-ола аһылыһыгар аһаммыт дьоро кизэһэ эмгэ үрдүк таһымка буолан ааста.

Түөлбэ олохтоохторун уонна оскуола коллективын эбэрдэһин элбэх тэрилтэ, оскуолалар салайааччыла-ра кэлбиттэр. Улуус баһыһыгар дьаһалатын сол-буйааччы И.И.Яковлев, Чу-рапчы сэлэһиниһэ дьаһал-татын баһыһыга М.Н.Саван-на, улуус оскуолаларын ди-ректордарын ааттарытан Чурапчы орто оскуолатын директора В.Н.Коркин, маһы таһастыһар комбинат директора Г.Г. Монастырев,

дьыһ кэргэн түмсүүтүн аатыттан К.Г.Монастырева уо.д.а. истин эбэрдэ тылла-рын эттиһэр. Маһы таһасты-ыр комбинат 1970—1980 сс. директора А.П. Листиков комбинат иһки тээстээх дьыһтин-уотун хайдах, ки-иһээх үлэлээн-хамсаан тул-пугтарын кэһсээн туран, оһу таах хаалларбакка, оһостон сага оскуола өссө си-тиһилилээхтик үлэһиригэр баба санаатын эттэ.

Дьоро кизэһэ үөрүүтүн үрдэтэн иһтэр-үөртэр кол-лектив бастыһа үлэһиттэрин сыраһаах үлэлэрэ бэлэһтэн-нэ. Оскуола иһки педагога - өр сыл үлэлээбит оһытта-ах учуутал Т.Г.Сыромитни-кова уонна ааспыт сылга дьыһи оскуола-сад дирек-торынан үлэлээбит, билигин уһууаан сэлэһиссээһэ А.А.Григорьева СР үөрэтиринин туйгуннара буолбуттарын туоһулуур дастабырыанналары тут-тулар. Оскуола директорун үөртэр үлбэ солбуйааччы О.Д. Ефремова уонна Ф. Мохначевская уо.д.а. улуус дьаһалатын, УУӨУ Бочуо-тунай грамоталарынан бэ-лиэһинилэр, бырааһынньы-к кизэлэтэ оскуола үөрэ-нээччилэрин иһиһинэ түөлбэ олохтоохторун концерга-рынан түмүктэннэ.

Дьэ, бу курдук Сылаан нэһилиһин Улахан Күөл учаастагар иһиһинэ Чурапчы сэлэһиниһэтиин Мурун-Тыым-пыһа түөлбэтигэр иһеки дьылбаларын түстүүр ситэ-тэ суох орто оскуолаар аһыллыһыларын олохтоох-тор үрдүк үөрүүкүн көрүстүлэр.

"СО" корр.

ҮӨРҮҮГЭ КЫТТЫҔАР - ҮРДҮК ДЬОЛ



Мугудай орто оскуола-тын 1978 сыллаахха бүтэр-бит эдэр дьон Үгүө дьыала хамсааһынка кыттыһан, бэйэлэрин баба өттүлэри-нэн "Чураанчык" уһууаан кыраһаан иһитилээччилэри-гэр аһаан физкультурнай сааланы тутан-оһорон бэ-лэхтээһилэр. Сыл анарын анараа өттүгэр тыһаа үүнэн турбут үөл мастар бүгүн, иһиттэн көрдөххө, куорат сир таас дьыһтин мааны хоһуттан итээһэ суох тул-саһа көстүүлээх үгүөкөн дьыһ буолан таһыһыттарын киһи үөрэ көрөр.

Бу тутууну дьаныһан ту-ран В.С.Окочешников са-лайда. Солкуобай даһаны үбэ суох, үлэлэрэ талонө-рөтөлөммөгө биллэбэт бу ту-тууга нэһилиэк дьаһалтата техниканаан, оттон олохто-охтор уоннуу лиһтэрэ үгүтүн көмөлөһөн көһ-нэ буолбуттара. Аһылаһын түһэригэ уонна халуода угуутун, араана оһоһуутун курдук саамай уустук өттүгэр тутууга оһыттаах

П.П.Толстоухов мийан-кэр-дэн биэрдэ. Үлэһтэн-үлэ би-эттиһэн таһсан истэрин ах-сын салаһ да соһус дьон иһиллэрэ сыһтан уус бэртэ-рэ буолан үлэлэрин түмүктээһилэр. Уһууаан сэ-биэһиссээһэ Наталья Самуи-ловна Полова тутуу сағала-наһаһыттан түмүктэһиһэр диэ-ри үгүс сыратын биэрдэ. Дэ-лбэ даһаны дьонноро: "Са-муиловна эһиттэн иһиһэ Чу-рапчылыһар, эһиттэн кизэлэ Дьокуускайдыһар", — диян сөбүөхтэрэ дуо! Сүүрэн-көтөн, спонсордары кэһсэ-тэн, матырыһаал булан бу дьыһ ситтэн-хотто, үлбэ ки-иридэ.

Үгүс киһи сүрээһин бабатынан, үгүө санаатынан тутулуубут сага спортзал аһылыһытыгар аһаммыт дьоро кизэлбэ, нэһилиэк олохтоохторо бары муһун-нулар. Манньк улахан үөрүү 27 сыл анараа өттүгэр сага кулууп үлбэ кириитигэр буолан аһыт-та. Туттааччыларга аһаан уһууаан 25 үлэһиттээх кол-лектива, 50 иһитилээччигэ үгүс махтал тылларын этти-лэр, үгкүүлээн, ыллаан-туойан көрдөрдүлэр. Ылдьыт даһаны элбэх бу-олла, УУӨУ-тан, ыһаллы нэһиликтэр уһууаанарыт-тан кытары кэлбиттэр, иһиһэ Москвадан тийэ ба-аллар. Оскуоланы 1978 сыллаахха бүтэрбиттэр, эдэр предпринимателлэр эбэрдэ бастыһын эттиһэр, бэлэхтэри биэрдиһэр.

Татьяна ЗАХАРОВА, Мугудай.

Хартыһкаба: СР үөһэбириитин туйгуна Н. С. Полова.



2001 сэл ахсынны 25 чыһылатынаабы күн Хадаар нэһилиэтин историятыгар биир кэрэ-бэлиэ даата быһымынан ааттаныаба. Бу күн нэһилиэк дьонун-сэргэтин олохтор тыын суолталаах үс объект-фельдшерскэй-акушерскэй пуум, бэкээринэ, квартальной котельнай саҥа дьизэлэрэ үлэбэ киллэриллибиттэрин бэлиэтээгин быһылына.

Олохтоохтор, ыалдьыттар ытыстарын тыаһынан добуһуоллатан ФАП-саҥа дьэтин киирэр ааныгар тардыллыбыт солко лизэнти улуус баһылыга, Алексей Алексеевич Шадрин уонна улуустары киин балыһа кылаабынай-врача Григорий Никонович Алексеев быһаллар. Сахалы сизирэ-туому тутуһан Саха Республикатын тыатын хаһайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ Титов Петр Николаевич аал уотугар аһах тутта, саҥа дьиз айгыраабыт аһааһааһаах, тулхадыйбыт тулааһынаах буоларыгар алгыс тылын аһаата. Г.Н.Алексеев олохтоохтору киин-куон, сырдык-ыраас саҥа балыһаһааммыттарынан эбэрдалээн туран, кэлин сылларга улууска доруобуйа харыстабылын салаатыгар болломто күүһүрбүтүн, аһаардас быйылгы сылга 4 саҥа объект-Чыаппарба, Түөһүбэ, Болтон оҕо уонна бу Хадаарга киирбиттэрин үөрөн-көтөн туран бэлиэтээтэ. А.А.Шадрин эбэрдэ тылы эттэ, улууска доруобуйа харыстабылын туругун билиһиннэрдэ.

Саҥа дьиз 16x8 метр иэһнээх, 312 тыһ. солк. сметнэй сыаналаах, ис-тас өттүттэн обшивкаламмыт, сырдык өнүгөн кырааскаламмыт, киин котельнайтан сылытыллар. Бу объекты тутууга Лукин Петр Петрович салайааччылаах 5

киһилээх биригээдэ үлэлээтэ.

Саҥа балыһа дьэтин арчылаан баран бырааһынныкка мустубуттар аны бэкээринэ дьэтигэр тийиһэллэр. 400 тыһ. солк. сметнэй сыаналаах дьэти Николин Никита Егорович 5 киһилээх биригээдэте онорбут. Бу объекты олохтоох дьаһалта 2001 с. муус устар ыйга Маарыкчааннаабы потребителской обществу балансыгар бизрэгэ дуогабар онорсубут. Дуогабарга олохтоохтор потребобщество территориягар дьиз тутарга, оттон "Маарык-

вицына Прасковья Иннокентьевна Маарыкчааннаабы ПО коллективтар, махтанан туран, тутаччыларга олохтоох нэһилиэтин махтанан туран, олохтоох нэһилиэтин сибидэй килиэбинэн күнүтэ хааччыларга эрэннэрдэ.

Нэһилиэк өрөгөйдөөх күнүн бырааһынныктын үлүс түһүмэһэ-саҥа квартальной котельнай үлэбэ киирбитин аһы сизэрэ-туома буолла. Объекты туттаран үлэбэ киллэртэрибит улуустары дьиз-уот, коммунальной хаһайыстыба управлениетын аатыттан кыла-

"Мин Сахам сирэ - XXI-с үйүбэ"

ХАДААР НЭҢИЛИЭТИН ӨРӨГӨЙДӨӨХ КҮНЭ

чаан"ПО бэкээринэни наадалаах оборудованиенан хааччылан туран балансаба ыларга эбэринэстаммиттар. Дуогабар икки өттүттэн кэмигэр, үтүө суобастаахтык толоруллубутун түмүгэр Хадаардар саҥа оборудованиеларынан хааччылыбыт бэртээхэй бэкээринэ үлэбэ киллэриллибитин үөрө-көтө бэлиэтир кыахтанылар. Саҥа объект аһыллыгыгар эбэрдэ тылы эһит Хай-ахсыттарга эргизэн предприниметин директора Оленов Николай Николаевич, Маарыкчааннаабы ПО аатыттан олохтоох дьаһалтаба, тугаччыларга махталын тиэртэ. А.А.Шадрин киин олобор-дьаһагар тыын суолталаах объект үлэбэ киирбитинэн эбэрдалээтэ, нэһилиэк бурдук үүннэринэн бэйэ килиэбин астырыгар, производственны кэнэтан бордууксуя араас көрүнүн онороллоругар баба санаатын тиэртэ. Бэкээринэ сэбиэдиссэйэ Ного-

абынай энергетик Саввин Егор Степанович эбэрдалээтэ. Киин бу тутуу үлэбэ киллэриллибитинэн урукку 6 котельнай биир ситимга киллэриллибитин, 14 объект сылааһынан хааччылыбытын, убаһас оттугунан сылытыллар буолан температурнай режим тутуубутун бэлиэтээтэ. Саҥа объект савяларын Хадаар сельской Советын исполкомун председателинан үлэлиир кэмигэр түһэртэрибит Никонов Василий Алексеевич улуустары дьиз-уот, коммунальной хаһайыстыба управлениетыгар (нач. Новгородов В.Е.), нэһилиэк ЖХХ-тын маастарыгар Давыдов Николай Николаевичка уонна тугаччыларга махталын биллэрдэ. Бу объекты тутууга Андросов Алекс Иннокентьевич 7 киһилээх биригээдэте, теплотрасса тардыһыгар Давыдов Николай Николаевич 4 киһилээх биригээдэте, монтажтааһынгга улуус кииниттэн Смирников

Август Викторович 4 киһилээх биригээдэте үлэлээтилэр.

Бырааһынныктын симэммит Сынналан киинигэр бу дьоро күнү бэлиэтээгин бизэрэ буолла. Дьаһалта баһылыга Никонов Владимир Васильевич нэһилиэк олохтоохторун, ыалдьыттары кэрэ-бэлиэ күнүнэн эбэрдалээтэ, "Үтүө дьыала" хамсааһынгга ытытыллар үлэлэр тустарынан кэпсээтэ. Хадаардар быйыл хаһаангытааһагар даһаны түмсүүлээхтик үлэлээн бу үс үлэбэ киирбит объектары таһынан телефон линиятын саһардыһа 200 остуолба маһын соһотуокалаабыттар, оскуолаба "Аһы балаһанын", сылаас тузалеты тутан бизэрбиттар, Үрүң Күөл, Семнадайдаах быһыттарын өрөмүөннээбиттар, спортзал тутуутун саһалаабыттар. Баһылык нэһилиэтин дьонун-сэргэтин аатыттан көмөлөрүн, кыһамныларын иһин киин балыһа кылаабынай врачыгар Г.Н. Алексеевка, ЖХХ управлениетын начальнига В. И. Новгородовка, Маарыкчааннаабы ПО директора А. Г. Григорьевкаба, нэһилиэккэриттэн Улуус Мунһабын депутата Е. П. Писовка, "Мелиоратор" ГУП начальнига Г. В. Смирниковка, УУӨУ начальнигин солбуйааччы П. В. Божедонова махтанна. Хадаардар үөрүүлэрин үлэлэстэ кэлбит ыаллы нэһилиэккэ баһылыктара, ыалдьыттар эбэрдэ тыл эһитилэр.

"Үтүө дьыала" хамсааһынгга чаччы да үтүөкэннээхтик сыһыаннаһыт, таһаарылаахтык үлэлээбит тутаччыларга, тэрийээччилэргэ наһараадалар туттарылынылар, эбэрдэ концерт көрдөрүлүннэ.

А. СЛЕПЦОВ.

Хаартыскаларга: саҥа объектары аһы түгэннэриттэн.



• Кэрэ эгэтигэр

ЫРЫА ЫЛЛЫГЫНАН



"Дьикти кутуллар дарбааннар
Дууһаны, сүрэһи аймыллар,
Ол ырыа абыланар куустаран
Оҕо, эдэр саастар тэмнэллэр"

Уйбаан Бахсылымырал.

Мин иһинбар — баянын тардан, ырыа алыбар ылларан, хараһын сизэн ырыахыраах баар төрөөбүт алаһын санаан ыллы олоһор П.П.Слепцов. Бүөччээн Слепцов артыһыс бөбө тобуоруһан үөскээбит быйаһнаах Бахсыга үс үрөх түмсэр сиригэр, күн күлүмнэс сарданатынан ыһаахтанар, кэрэ сибээки көбүөрдээх Наттабай булгуньаһын кэтэбэр айылба барахсан саамай ситэн-хотон турар кэмигэр — атырдыах ыйыгар күн сирин көрбүтэ. Оҕо сааһа төрөөбүт-үөскээбит сайылыгар, кэрэ көстүүлээх улуу булгуньахтарыгар күөлэһинэн аһыһыта. 1968 с. төрдүс кылааска үөрэнэ сылдьан олохтоох радиоүөлгэ "Кажовка" дьиз ырыаны ыллаан бастакы дьон-сэргэ сэһээринтин ылбыта. Эдэр саас умсулданнаах кэмигэр олохтоох оҕолору мунһан, вокальной-инструментальной ансамблы тэрийбитэ. Араас таһымаах фестивалларга, культура эстафеталарыгар ситиһилээхтик ыһытара. Кэрэ ырыа киһи дууһатын хамсаатар хүүһүгэр ылларан, 1985 с. В.Барабанский тылларыгар "Эриэкэс

кутааһаах түүн" дьиз олус истин мелодияны айан, истээччилэр биһирэбиллэрин ылар. Дьэ, итинтэн саһалаһаба киин айар талаанын ыллыга. Бидигин Петр Слепцов 15 ырыа автор. Киин ырыаларыгар иһиллэрт: үөрүү, хоһолто, талталы хоһууу, олохтон доһууу... Биир дойдулаахтарга Уйбаан Бахсылымырал, Быралгы Ньукулай суруйбут хоһоонноругар ордух себүлээн ырыа айар. "Мелодист Валерий Ноев кэрэһинигэр" дьиз ырыаны Чыаппаратаабы эр дьон народнай хора (сал. Е.М.Лыткина) республикагаабы хоровой коллективтары көрүү-конкурсака ыллаан лауреат үрдүк аатын ылбыта.

Бүөччээн Слепцов айбыт ырыаларын Уус-Алдан, Таатта, Манэ-Хангалас улуустарыгар, нэһилиэккэргэ, культура колледжын квартета (сал. Е.Писов) уо. д. а. себүлээн уостан түһэртээхэ ыллытыллар. "Эн эйэр, аргыһым — баяным дьиз Илин энэр улуустар баяныстабын конкурсугар аһал бириис хаһайына, "Эдэр саас ырыалара" улуустары баянынан ырыа күрэһин лауреата, Дьон-сэргэтэ Бүөччээн мелодист, толоруочу эрэ быһытынан буолбаһа, көркүлүү жанрыгар араас баттээхэлээх орууларынан, усунуан силларга клоун буолан сценаттан түспэт артыһыс быһытынан би-

лиһиллэр.

Петр Слепцов айар үлэтигэр былаана киин. Үүнэр тохсуньууга, ырыа алыбар ылларан, сценаба тахсыһыта 25 сылын туолуутугар сөп түбэһиннэрэн "Сир дьолун ырыанан айхаллаах!" дьиз айар кизээтин Чыаппаратаабы Сынналан юниэ ыһтар.

Хайа баһараар айар киһиэхэ өйүүр, көбүлүүр дьонноох буоллаһына эрэ, үлэстэ тахсыһылар. Бүөччээн Слепцов олус дьиз убаһастыыр, сүбэлиир-амалыыр киһитигэр хормейстер Е.М.Лыткинаба махтанар: "Мин, аһал музыкальной үөрөбэ суох киһи, ырыаларбын нотаба таһааран, сүһүөхтэригэр турууларыгар улаханьык көмөлөһөр", - дьиз истиннигэр аһтар. Иникитин ырыаларын хомуурунуйугун таһаартарар баһалаах.

Дьэ, ити курдук сырдык ырыа санаалардыах, кизин-холку майгылаах, Балбааралыыр добордоох, түөрт сибээки кыргыттардыах Бүөччээн Слепцов айа-тута ырыа куттаах Аһаарга олоһор. Дьикти абыланга куустара дьизэрэй, сахам нарын ырыата!

С.А.БАИШЕВА,

Сынналан киини директора.

Хаартыскаба: Петр Слепцов.

Бийиги хаһыалпыт бий-ылгы атырдыах ийын 20 күнүнээри дьиз кэргэннэ аналлаах "Тизэргэн" ба-лаһатыгар төрүт сайылык-тарыгар Дьаарыллаба оболорун-сизинэрин — ба-рыта 14 обону хабаан дьиз кэргэн лаабырын аһан үлэ-лэтэр Пудовтар тустарынан суруллубута. Сотору-таабыта киһилэр республи-

"ДЬААРЫЛЛАЛАР" — РЕСПУБЛИКАБА ИККИСТЭР

катаабы Дьиз кэргэн, ово аймак комитетта тэрийэн ыһылпыт сайынгы лаабыр-дары көрүү-конкурсака кы-тыннылар. Бу үрдүк таһымнаах ула-хан көрүү түһүлгэттигар ба-рыта 10 улуустан отут

лаабыр кытынна. Онно бийиги "дьаарыллаларбыт" иккис бочуоттаах миэстэбэ тиксэн ити комитет би-рининэн уонна Грамотаты-нан наһарадаланнылар. Ки-нилэри бу үрдүк билленин-нэн итинтик, истинник эбэр-дэлинибит, итинни үлэлэри-гар ситиһинлэри баһарабыт!

"СО" корр.

2001 СЫЛ БАСТЫҢ СПОРТСМЕННАРА

Улуу дьаһалтатын физическэй културада, спорка уонна туризмга от-делэн, улуустаабы спорттивнай феде-рациялар баһаарыларынан 2001 сыл бастыҥ спортсменнарынан ааттаны-лар:

КӨНҮЛ ТУСТУУ

НЕУСТРОЕВ Данил — ЧФКСИ студена, РФ спордун маастара, СР бий-ылгы чемпиона (Чурапчы), В. Алексеев бирийигэр норуоттар икки ардылары-наабы турнирга II миэстэ (Красноярская к.), Бүтүн Россиятаабы "Кыайы кунэ" турнир чемпиона (Санкт-Петербург), СР Универсиадаатын III призера (Дьюку-уская к.), Павел Пинигин, Роман Дмит-риев, Александр Иванов Олимпиадаба кыайыларынан 25 сылын бэлиэттир тур-нир III призера (Дьюкууская к.).

АНДРЕЕВ Александр — ЧФКСИ сту-дена, РФ спордун маастара, Б. Будаев бирийигэр норуоттар икки ардылары-наабы турнир призера (Улан-Удэ к.), СР чемпионатын III призера (Чурапчы).

ЧЭПЧЭКИ АТЛЕТИКА

НОХТУНСКАЯ ГАВРИЛ Федорович — ЧРОСИО чэпчэки атлетикага отделе-ниетын тренерэ, РФ спордун маастара, ветераннар ортолоругар СР кыһынгы чемпионатын 1500, 5000 м дистанциялар-га чемпиона (Дьюкууская к.), 15 км дис-танцияба шоссе устун сүүрүүгэ республи-катаабы күрэхтэһини кыайылааба (Пок-ровская к.), 5000 м дистанцияба СР че-мпionatoн призера (Дьюкууская к.), вете-раннар ортолоругар 400 м СР чемпиона (Дьюкууская к.), "Москва-Лужники" Бүтүн Россиятаабы күрэхтэһингэ 15 км дистанцияба ветераннар ортолоругар II призер (Москва к.), Россия ветерана-рын спорттивнай ооннууларыгар 10 км дистанцияба Россия чемпиона (Москва к.), ветераннар ортолоругар 20 км дис-танцияба Дальнай Восток зонатын че-мпiona (Биробиджан к.), марафонская сүүрүүгэ СР чемпионатын III призера (Дьюкууская к.).

ДУОБАТ

ПЛАТОНОВА Ира — ЧРОСИО VIII кылааһын үөрэнээччитэ, спорт мааста-рыгар кандидат, оболорго 64 харахтаах дуобакка Россия чемпионатын II призера (Звенигород к.), оболорго 100 харахтаах дуобакка Россия чемпионатын II призера (Санкт-Петербург к.), оболорго аан до-йду чемпионатын III призера (Самара к.), 64 харахтаах дуобакка улуус дьахтал-ларга чемпионката (Чурапчы), 100 харах-таах дуобакка дьахталларга СР чемпиона-

тын II призера (Дьюкууская к.), 64 харах-таах дуобакка дьахталларга СР чемпиона-тын III призера (Дьюкууская к.).

СААХЫМАТ

АЛЕКСЕЕВА Паша — Хатылы орто оскулатын IX кылааһын үөрэнээччитэ, I разрядтаах, оболорго биридизилээн уонна хамаанданан күрэхтэһинлэргэ улууе, рес-публика чемпионкалара, улууе дьахтал-ларга чемпионката (Чурапчы), оболорго норуоттар икки ардыларынаабы турнир II призера (Биробиджан), оболорго рес-публикатаабы "Белая ладья" турнир че-мпionaката (Дьюкууская к.), Бүтүн Россия-таабы "Белая ладья" турнир финалистка-та, дуоскатыгар II миэстэ (Серпухов к.), Анатолий Карпов сенасыгар тэҥнэһин (Дьюкууская к.), кыргыттартан 2002 сыл-га Сочи куоракка Россия чемпионатын финалыгар ыҥырылланна.

МАС ТАРДЫҢЫЫТА

ИВАНОВ Федор — ЧФКСИ студена, СР спордун маастара, "Мальины-2001" кубогун хаһаайына (Төҥүлү), СР 2001 сылта чемпиона (Борогон), "Күүстэ-эх Дэлээккин" бирийин II призера (Төҥүлү).

ХОТУГУ МНОГОБОРЬЕ

ИВАНОВ Альберт — ЧФКСИ сту-дена, СР, РФ спордун маастардара, хоту-гулуу үстэ тохтүрүйээн ойууга СР чемпио-на, наартаны ойууга СР чемпионатын II призера, уопсай түмүккэ СР чемпионатыгар III миэстэ.

ОСТУОЛ ТЕННИЭ

БАРАШКОВА Надя — ЧФКСИ сту-денката I разрядтаах, пааранан уонна ха-маанданан зачекка СР чемпионатын II призера (Дьюкууская к.), А.Ким-Кимэн бирийигэр турнир абсолютнай чемпи-онката (Покровская к.), Уус-Алдан уон-на Таатта улуустарын аһабаас чемпионат-тарын кыайылаахтара уонна абсолют-най чемпионкалара.

СПОРКА БАСТЫҢ ТЭРИЙЭЭЧЧИ

ФЕДОРОВ Николай Петрович — улуустаабы үөрэх управленистын сүрүннүүр специалиһа.

БАСТЫҢ ҮЛЭЛЭЭХ ФЕДЕРАЦИЯ

МИШКИН Петр Николаевич — улууе дьаһалтатын баһылыгынан бастаагы солбуйааччы, мас тардыһымытын федера-циятын председателэ.

ЭБЭРДЭЛИИБИМ!

Убаастабыллаах салайааччыбыт Ирина Николаевна ПЕТРОВА! Саҥа үйэ сабаһын арыдыт 2001 сылга республикаба дьахтар салайааччыларга ыһылпыт конкурсака кыайылаабынан тахсалгыт "Женщина — директор года 2001" үрдүк ааты ыһылгынан кизм туттан итиитик, истинник эбэрдэлиибит! Үүнэр Саҥа Дьылыннан эбэрдэлээн тураммыт, Эйиэхэ үлэбэр өссө үрдүк ситиһиллэри, туйгуу доруобуйаны баһарабыт. 2002 сылга Эйигинин үөрүү-көтүү, дьол-соргу арыстастым!

"Күннэй" ХЭО коллектива.

Күндүттэн-күндү, ытык-моаны ийэбитин, эбэбитин НИКИТИНА Мелания Моисеевна 55 сааскын туолбуккунан итиитик, истинник эбэрдэлиибит! Бийиги барыбыт туспутугар ахсаабат кыһамныын, сылаас сыйһанын, сүбэн-аман иһин махтанабыт. Тапталлаах киһибит, кырдьаары-малдьаары билиммэккэ, соргулаах сүбэбинэн бийигини араакчылыы сырыт дьиз алгыыбыт. Уолаттарын Андрей, Моисей, Коля, Ваня, кийинтэрин Даша, Маша, сизинэрин Ванюша, Стасик, Сашок.

Күндү кэргэммин, түөрт уол тапталлаах абаларын, Дирин бөһүөлүгүн олох-тообун Иванов Василий Романовичи 55 сааскынан итиитик-истинник эбэрдэлиибит! Эн бийиэхэ үтүө кыһамныын, сылаас тапталын, эйбэс сыйһанын иһин мүнүрө суоҕ махтанабыт. Күндү киһибитигэр чэгиэн-чэбдик доруобуйаны, сааһырынны билиммэккэ, эйбэс-аһыныгаас ыраас санаабын ыһыктыбакка үлэли-хамсыы сымдьаарар, бийиэхэ, бар дьонго сүбэ-ама буолан үөрэ-көтө улуннук дьоллоостук олорорго баһарабыт.

Кэргэнин, уолаттарын.

КИИРИИ БИЛИЭТТӨРГӨ — УЛАХАН БИРИИСТЭР!

Чурапчы сэлэниһэтин олохтоохторо! Эһиэхэ эрэ аһан П.М.Решетников аатын Чурапчытаабы народнай театрга ыһыллылар Саҥа Дьыл бырааһынныгыт киһилэригар киирии билиэттэргэ маннаах улахан бириистэр оонноһоллор.

Ахсынны 31 күнүгэр

Убаһа. Спонсор — тьа хаһаайыстыба-тын улразлениета (нач. Оконешников К.Ф.).

1 массына оттук мас. Спонсор — дьиз-уот, коммунальнай хаһаайыстыба управлениета (нач. Новгородов В.И.).

1 дьааһык ынах арыпта. Спонсор — "Чурапчы" ТХПК (дир. Ноговицын А.Т.).

Тохсунньу 1 күнүгэр

2,5 см хаһынаах 2 кубометр хап-таһык. Спонсор — дьиз-уот, коммунальнай хаһаайыстыба управлениета.

1 куул үрүк бурдук. Спонсор — дьиз кэргэн политикаатын уонна социальнай көмүскэл управлениета (нач. Никитин С.И.).

10 куурусса. Спонсор — Чурапчы сэлэ-ниһэтин дьаһалтата (баһылык Саввина М.Н.).

Тохсунньу 2 күнүгэр

10 куул уотурба. Спонсор — "Чурапчы" МТС МУП (нач. Оконешников Н.В.).

Сибиннэе обото. Спонсор — Чурапчы сэлэниһэтин дьаһалтата.

1 массына оттук мас. Спонсор — дьиз-уот, коммунальнай хаһаайыстыба управлениета.

Саҥа Дьыл үөрүүтүн үрдэтэн спонсор-даан көмөлөспүт тэриилэлэргэ ис сүрэхтэн махтанабыт. Эһиэхэ саҥа сүл үтүө ситиһиллэри, дьолу-соргуну абалыахтын!

САҢА ДЬЫЛЫНАН, САҢА ДЬОЛУ-НАН!

МАХТАНАБЫТ

чальник Попов Н.Н.), "Саха-телеком" ГП Чурапчытаабы филиалыгар, "Чурапчы" МТС МУП суоппардарыгар уонна атын бары көмөлөспүт суоппардарга, добоотторугар, чугас ыл-ларбытыгар, эдьинийн дьүөгэттигар Кычкина Анна Ильиничнаба, Варвара, Гаври-ил Потаповтарга, оболо-рум үөрэнэр кылаастарын салайааччытыгар Коркина А.Н. уонна төрөлпүттэри-гар, аймахтарбытыгар Дор-офеев А.Д., Дорофеев П.К., Иванова Е.С., киһилэр дьиз кэргэттиригар, Дор-офеев Я.А., быраалпар, убайдарбыр дирин махтал-бытын тизрээбит.

Бука барыгытыгар кыта-анах доруобуйаны, үлэбитигэр ситиһиллэри, дьолу-сор-гуну баһарабыт. Үүнэр ээр саҥа сүл эһиэхэ үтүөнү, кэ-рэни, сырдыгы эрэ абалыһы!

Кэргэнэ, оболоро, эдьинийдэрэ.

Кэргэнин, абабыт, Чу-рапчы сэлэниһэтин олох-тообо Софронев Николай Сергеевич соһуччу өлөн ийэ

буорун булларабытыгар күүс-көмө буолбут, мораль-най, материалнай өттүнэн көмөлөспүт үлэлиир тэрилтэм — Чурапчы орто оскуо-латын профкомугар, кол-лективтыгар, Чурапчы сэлэ-ниһэтин дьиз кэргэнгэ ки-инин начальныгар Новгоро-дова Анна Ванифатьев-наба, маһы таҕастыыр ком-бинат директорыгар Монас-тырев Гурий Гурьевичка, предприниматель Васильев Николай Алексеевичка, ор-дук чуолаан күнүстэри-түүнэри күүс-көмө буолбут дьоммор Яковлева Клара Петровнаба, биригэ үлэлиир дьүөгэлэрбэр Макарова Ан-на Алексеевнаба, Мыреева Марфа Прокопьевнаба, Ка-женкина Зинаида Дмитри-евнаба, чугас дьүөгэбэр По-исеева Мария Гаврильев-наба, Коля биригэ үөрэммит табаарыстарыгар барба махталбытын улууспун хаһыатын нөҥүө тизрээбит.

Эһиэхэ күн сиригэр баар бары кэрэни, үчүгэни, ырааһы, үлэбитигэр ситиһиллэри, дьиз кэргэтти-ритигэр кытаанах доруобуй-аны, или-эйэни баһарабыт.

Кэргэнэ, оболоро.

ЧУРАПЧЫБЫТ АМАРАХ ДЬОНУТАР!

Бийиги балтыбытыгар, иккис инбэлиит, 36 сааста-ах Алевтина Семеновага былырын Дьюкуускайа Медицинскэй киһингэ сүрээбэр операция оноһул-лубута. Онтон улаханник туһаммакка, үүнэр сүл тох-сунньу ыйыгар иккистээн оноһуллар буолла. Онуоха импортнай клапаны оло-дууну бэйэбит төлүүбүт, кырата 80-ча тыһ. солк. бу-олуо диэбиттэра. Онон, Чу-рапчыбыт аһыныгаас дьон-

норо, бука дьэн Аржакова Розалия Луки-ничнаба (Маарыкчааннаабы потреббощество эконо-мист-бухгалтерыгар) эбэ-тэр понтовай сибээс кон-тролеругар Макарова Улья-на Егоровнаба тиксэрэ-ритигэр көрдөһөбүт. Бука барыгытын үүнэр иһэр саҥа 2002 сылынан эбэрдэлиибит!

Улахан эрэли кытта чугас дьон.

ДАЕМ В КРЕДИТ!

Магаһин "Бюотур" в связи с праздником Нового Года дает в кредит мяккую мебель, кухонные гарнитуры и другие товары до 5 января 2002 г. Спешите поехать к нам! Наш адрес: с. Чурапчы, ул. Октябрьская, 57. Тел. 41-416.

Программа передач ТВ с 31 декабря по 6 января

31 декабря, понедельник

ОРТ
06.40 Комедия "Чароден"
08.00 Новости
08.10 Армейский магазин
08.40 Мультсеанс
09.10 Утренняя звезда
10.00 Новости
10.10 "Непутевые заметки"
10.30 Смак
10.50 Комедия "Ирония судьбы, или "С легким паром!"
14.10 Новый "Ералаш"
14.20 Комедии "Самогонщики" и "Пес Барбос и необычный кросс"
15.00 Новости
15.10 "Большая стирка"
17.25 Комедия "Джентльмены удачи"
18.55 Премьера. Новый "Ералаш"
19.10 Спектакль "Семейные радости"
21.00 Время. Итоги года
21.50 "Семейные радости"
23.30 Новогодняя ночь 2002 года на ОРТ
23.50 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина
30.05 Новогодняя ночь 2002 года на ОРТ
32.00 Комедия "Вечера на хуторе близ Диканьки"
33.30 Новогодняя ночь на ОРТ

РТР
06.45 "Папа, мама, я - спортивная семья"
07.30 "Телепузики"
07.55 Фильм-сказка "Ледяная внучка"
09.05 Прогноз погоды
09.10 "Сто к одному"
10.05 "Доброе утро, страна!"
10.40 "Городок"
11.10 Комедия "Астерикс и Обеликс против Цезаря"
13.00 Сам себе режиссер
14.00 Вести
14.20 Творческий вечер Игоря Крутого
17.25 Комедия "Карнавальная ночь"
18.55 Комедия "Иван Засильевич меняет профессию"
20.00 Вести
20.15 Местное время Якутск
20.35 С наступающим Новым годом!
20.40 "Саха сирэ-Якутия"
21.05 "Тайны звезд"
21.30 "Легкая игра"
22.05 С Новым годом! Двепогожий сылынал!
22.40 Праздничная программа Корпункта НВК "Саха" в Москве
23.05 Сага Дьыллаабы дьоро кизизэ
23.35 Новогоднее поздравление Президента С (Я) М.Е. Николаева
30.00 Новогодний "Голубой огонек" на Шаболовке
32.00 Мелодии и ритмы Новогоднего "Голубого огонька"

3-я программа Канал РТР
20.35 Комедия "Иван Васильевич меняет профессию"
21.30 "Городок"
22.00 Новогодний "Аншлаг"

23.30 Новогодний "Голубой огонек" на Шаболовке

1 января, вторник
ОРТ
08.05 Фильм "Белый клык"
10.00 Мультсеанс
10.10 Фигурное катание
11.25 Смак
11.45 Комедия "Каспер"
13.30 Новый "Ералаш"
14.00 Праздничная юмористическая программа
15.00 Новости
15.10 Новогодний огонек "Большой стирки"
18.00 Вечерние новости
18.10 Серил "Убойная сила"
19.10 Песня-2001
22.55 Супербоевик "Скорость"
00.50 Фильм "Желтая подводная лодка"

РТР
07.40 "Папа, мама, я - спортивная семья"
08.25 Фильм-сказка "Снежная королева"
09.50 "Доброе утро, страна!"
10.20 "Городок"
10.55 "Большой бой Астерикса". Мультфильм
12.10 Фильм "Джуманджи"
14.00 Вести
14.20 Новогодний "Аттракцион 2002 г." Якутск
16.15 "С Новым годом!"
16.20 Республиканский телеконкурс "Полярная звезда-2001"
17.50 "С Новым годом!"
18.00 Ансамбль "Туймаада"
19.10 "Умсулбан". Уус-уран телефильм
20.00 Вести
20.25 Комедия "Леди на день"
23.25 "Голубой огонек-2000"
02.20 "Scorpions" с Государственным академическим оркестром России в Кремле
03.55 Прогноз погоды

3-я программа Канал РТР
16.15 "Вспоминая Рождество..."
18.15 "Фантазии Михаила Задорнова"

2 января, среда
ОРТ
08.00 Новости
08.10 Фильм "Белый клык-2"
10.00 Новости
10.10 "Что? Где? Когда?"
11.25 Формула власти
12.05 Лучшие танцоры мира на ОРТ
12.55 Новый "Ералаш"
13.05 Детектив "Кто подставил кролика Роджера"
15.00 Новости
15.10 Смехопанорама
15.45 Песня-2001
18.00 Вечерние новости
18.10 Песня-2001
19.45 "Кто хочет стать миллионером?"
21.00 Время
21.35 Боевик "Самолет президента"
23.40 Элтон Джон в Царском Селе
00.55 Боевик "Как рыбака без воды"

РТР

07.40 "Папа, мама, я - спортивная семья"
08.25 Фильм-сказка "Три орешка для Золушки"
09.50 "Доброе утро, страна!"
10.25 "Городок"
11.00 "Астерикс завоевывает Америку". Мультфильм
12.20 Сам себе режиссер
14.00 Вести
14.20 Комедия "Смешная девчонка"
Якутск
17.00 С Новым годом!
17.10 "ТВ-Спорт"
18.10 "Союзчу оболонмут". Уус-уран кинизэ
18.40 МТК. Молодежный винегрет
19.10 Концерт
Канал РТР
20.00 Вести
20.25 Фильм "Яды, или Всемирная история отравлений"
22.25 Фильм "Истинские ведьмы"
00.30 "Голубой огонек-1999"
02.40 Прогноз погоды

3-я программа Канал РТР
17.00 "Бенефис Александра Розенбаума"

3 января, четверг

ОРТ
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Земля любви". Серил
10.10 Смехопанорама
10.40 "Кто хочет стать миллионером?"
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 "Ералаш"
12.30 Фильм "Зеленый фургон"
15.00 Новости
15.15 Возможно все
15.35 Программа "100%"
16.00 "Ералаш"
16.05 Фильм "Графиня Шереметева"
17.00 Большая стирка
18.00 Вечерние новости
18.15 "Ералаш"
18.30 "С легким паром!"
19.00 "Земля любви". Серил
20.00 "Слабое звено"
21.00 Время
21.35 Фильм "Роман с камнем"
23.30 Ночное "Время"
23.50 Триллер "Нырлящик"

РТР
05.50, 06.50, 07.50, 08.50 Вести-Москва
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Вести
06.15 "Селеста, всегда Селеста". Телесериал
06.45 "Православный календарь"
07.15 "Телепузики"
07.40 Семейные новости
08.15 "Национальный доход"
07.15 "Телепузики"
07.40 Семейные новости
08.15 "Национальный доход"
08.20 Мультфильмы
08.35 "Экспертиза РТР"
09.15 "Папа, мама, я - спортивная семья"
10.05 Сам себе режиссер
11.00 Вести.
11.30 "Санта-Барбара". Телесериал
12.20 "Ну, погоди!". Мультфильм
12.30 Моя семья
13.30 "Что хочет женщина"
14.00 Вести
14.30 Фильм "Виват,

гардемарины"
17.00 Вести
Якутск
17.30 Тыя сирэ
17.50 "ТВ-Спорт"
18.50 Выборы-2002
19.20 Выборы-2002
19.35 Выборы-2002
19.50 Реклама
Канал РТР
20.00 Вести
Якутск
20.35 "Саха сирэ-Якутия"
Канал РТР
20.55 Фильм "У зеркала два лица"
23.00 Комедия "Рождественский переполох"
00.45 "По секрету..."
02.20 Прогноз погоды

3-я программа Канал РТР
17.30 Комедия "Вечерний лабиринт"
19.00 Фильм "Серебряная свадьба"
20.35 Местное время

4 января, пятница

ОРТ
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Земля любви". Серил
10.15 "С легким паром!"
10.40 "Слабое звено"
11.40 Мультсеанс
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 "Ералаш"
12.30 Фильм "Артистка из Грибова"
15.00 Новости
15.15 Семь бед - один ответ
15.35 Новогодняя мультязбука
16.00 "Ералаш"
16.15 "Графиня Шереметева"
17.00 Большая стирка
18.00 Вечерние новости
18.15 Однако
18.25 Документальный детектив
18.55 "Земля любви". Серил
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.35 Фильм "Жемчужина Нила"
23.30 Ночное "Время"
00.00 Триллер "Тень прошлого"

РТР
05.50, 06.50, 07.50, 08.50 Вести-Москва
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Вести

06.15 "Селеста, всегда Селеста". Телесериал
06.45 "Православный календарь"
07.15 "Телепузики"
07.40 Семейные новости
08.15 "Национальный доход"
08.20 "Тысяча и один день"
08.35 "Экспертиза РТР"
09.15 "Папа, мама, я - спортивная семья"
10.00 "Маленькие приключения". Мультфильм
10.10 "Новая Старая квартира"
11.00 Вести
11.30 "Санта-Барбара". Телесериал
12.20 "Ну, погоди!". Мультфильм
12.30 Моя семья
13.30 "Что хочет женщина"
14.00 Вести
14.30 Фильм "Гардемарины - 3"

16.25 "Ну, погоди". Мультфильм
17.00 Вести
Якутск
17.30 Программа передач
17.35 Фильм-детям
17.55 Здоровый образ жизни
18.15 "Геван"
18.25 Выборы-2002
18.40 Выборы-2002
18.55 Выборы-2002
19.10 Выборы-2002
19.25 "Достоверно"
19.50 Реклама
Канал РТР
20.00 Вести
Якутск
20.35 "Саха сирэ-Якутия"
Канал РТР
20.55 "Новогодний театральный капустник"
23.00 Фильм "Основной инстинкт"
01.15 "В XXI век с любимыми..."
02.20 Прогноз погоды

3-я программа Канал РТР
17.30 Комедия "Кадриль"
19.00 Фильм "Серебряная свадьба"
20.35 Местное время

5 января, суббота

ОРТ
06.55 Фильм "Приключения принца Флоризеля"
08.00 Новости
08.10 Мультсеанс
08.45 Слово пастыря
09.00 "Земля любви". Серил
10.00 Новости
10.10 Смехопанорама
10.45 Смак
11.05 40 лет шутя. КВН
12.00 В мире животных
12.40 Здоровье
13.20 "Чтобы помнили..."
14.00 Документальный детектив
14.30 Дисней-клуб
15.00 Новости
15.10 Фильм "Перехват"
16.40 "Ералаш"
16.50 "Михаил Евдокимов и его друзья"
18.00 Вечерние новости
18.15 Продолжение праздничного представления
18.55 "Кто хочет стать миллионером?"
19.55 "Последний герой"
21.00 Время
21.35 "Что? Где? Когда?"
22.45 Боевик "Мышиная охота"
00.40 Мелодрама "Алиса и букинист"

РТР
06.40 "Диалоги о рыбалке"
07.05 "Повелитель зверей". Телесериал
07.55 Прогноз погоды
08.00 "Папа, мама, я - спортивная семья"
08.45 "Телепузики"
09.10 "Золотой ключ"
09.30 "Здоровье и жизнь"
10.05 "Почта РТР"
10.40 "Доброе утро, страна!"
11.15 "Сто к одному"
12.05 "Рядом с тобой"
13.00 Серил "Тайный агент"
14.00 Вести
14.20 Фильм "Рождественские приключения комиссара Рекса"
Якутск
16.00 "Сардаана"
16.30 Правовой канал
17.10 Дальний Восток
17.40 Будни столицы

18.10 Ыллыыр Марина Полова.
19.15 "Лена-ТВ"
Канал РТР
20.00 Вести
20.25 Комедия "Сердеедки"
22.45 Комедия "Ас"
00.35 Горячая десятка
01.30 Прогноз погоды

3-я программа Канал РТР
16.00 Рождественский бал фигуристов
18.00 Моя семья
18.55 "Аншлаг"

6 января, воскресенье

ОРТ
06.55 "Приключения принца Флоризеля"
08.00 Новости
08.20 Зов джунглей
08.45 Мультсеанс
09.30 "Игры, гармонь любимая!"
10.05 "Непутевые заметки"
10.25 Пока все дома
11.00 Спасатели
11.30 Клуб путешественников
12.10 Детектив "Тайны отца Даулинга"
13.15 Кумиры
13.50 Умницы и умники
14.15 Сокровища Кремля
14.30 Дисней-клуб
15.00 Новости
15.10 Комедия "Трембита"
16.45 "Ералаш"
16.55 Живая природа
18.00 Вечерние новости
18.15 Жди меня
19.15 Комедия "Белые Росы"
21.00 Время
21.30 Фильм "Сирота казанская"
23.00 Фильм "Перекресток"
00.45 Праздничная программа "Верую"

РТР
06.35 Фильм "Снежная сказка"
07.40 "Папа, мама, я - спортивная семья"
08.25 "Телепузики"
08.50 Русское лото
09.40 Всероссийская лотерея "ТВ БИНГО-ШОУ"
Якутск
10.20 Туннук
10.45 Переменка
11.05 Фильм-детям
11.30 Студия "Сэргэлээх"
11.50 ДТРА "Полярная звезда"
Канал РТР
12.20 Комедия "Берегись автомобиля"
14.00 Вести
14.20 Диалоги о животных
15.25 "Вокруг света"
16.30 "Ну, погоди!". Мультфильм
17.00 "Комиссар Рекс". Телесериал
18.05 "Аншлаг"
19.05 Фильм "Афинские вечера"
20.00 Вести
20.25 Фильм "Афинские вечера"
21.15 "ТВ БИНГО-новости"
21.20 "Мария Магдалина"
22.55 "Иосиф из Назарета"
00.30 "Спаси, Боже, люди Твоя..."
01.00 Прогноз погоды

3-я программа Канал РТР
10.20 "Доброе утро, страна!"
10.55 Сам себе режиссер
11.45 "Городок"

ЛИТЕРАТУРНАЙ МУННУК

Николай СЕДАЛИЩЕВ

МАНАН ХААР, ТҮСПЭХТЭЭ!

Манан хаар барахсан,
Удлуктээ күүнүнэн,
Тизгэннэ эн тахсан
Ыһахтаа үөрүүнэн.

Манан хаар
мин дойдум
Кыһынны кизгэлэ,
Төрөөбүт мин сирим
Өрүүтүн үлүгэ.

Манан хаар, түспэхтээ
Сыһыны сырдаган.

Эдэр кыыс, күлбэхтээ
Үөрүүнү үксэтэн.

Манан хаар барахсан,
Удлуктээ күүнүнэн,
Былыттан арахсан
Эн тэлгэн сиринэн.

Манан хаар, алааһым
Суорбана буолуобун,
Өссө биэр күөх сааһым
Утунан угуттуон.

Вера ГОВОРОВА

Бабаран кэлэбин
соһуччу
Хаһытаан ыһахтын
доргуччу.

Ол хаһыым дуораанын
ситэммин
Төттөрү ыгыран
истиэхпин.

Бабаран кэлэбин
эмискэ
Кыһынны дьыбардаах
киһээтэ

Халлаантан уот сулус
түспүтүн
Буламмын олуһун
үөрүөхпүн.

Бабаран кэлэбин
ардыгар
Барытын быраган
барыаһын,
Көлүччө ып-ыраас
уутугар
Олохпун мин сайбаан
ыһахпун.

Саныбын сыыр хаара
Сыһа улам уулуобун,
Саныбын нургуһун
Сана тыллан туруобун.

Санаабар былыттар
Сибэки буолбуттар,

Синкиргэ бигэнэн
Сизтиспит курдуктар.

Санаабар саас эрэ
Санагар тапталы,
Санаабар эн эрэ—
Сөбөтох аналым.

Польдуйтөөс үөсүгүмү таһан но улуус.
Вызов по телефону 41-665.

Хаһыат аныгыскы нүөмэрэ 2002 сыл тохсуннуу ый 5 күнүгэр, субуотаба, тахсыаба.

Күндү кэргэним, ийэбит, Мындабаайттан төрүттээх
Чуралчы сэлээннэтин олохтоого
ПОСЕЛЬСКАЯ
Надежда Константиновна
ыарахан ыарыттан ахсынны 25 күнүгэр өлбүтүн,
диригиник курутууан туран, бары аймахтарыгар,
табаарыстарыгар, билэр дьонугар иһитиннэрэбит.
Кэргэнэ, оболоро.

Кутурбаннарын тиздэллэр:
—Күндү обото, балтылара, эднийдэрэ Посельская (Диодорова) Надежда Константиновна эдэр сааһыгар олохтон туораабытынан оболоругар Надюшаба, Юлианга, кэргэнигэр Александрга Мындабаайттан, Чуралчыттан, Дьокуускайтан, Намтан, Ньурбаттан ийэтэ, биригэ төрөөбүттэрэ, кийииттэрэ, күтүөтэ.
— Күндү кэргэнэ өлбүтүнэн Диодоров Александр Дмитриевичкэ, кыһыгар Надяба Одьулуунтан ийэтэ Варвара Спиридоновна, абата Дмитрий Семенович, убайа Семен, саһаһа Марфа, Мындабаайттан быраата Василий, кийиитэ Анастасия, Дьокуускайтан Галла Лариса, быраата Дмитрий, Чуралчыттан Любовь, Василий Александровтар дьээ кэргэттэрэ.

Бахсытаабы Сыннаалак кииник директорыгар Тарабукин Иннокентий Иннокентьевичкэ тапталлаах обото
ТАРБУКИН Вася
соһумардык өлбүтүнэн дириг кутурбаммытын тиздэбит.
Улууустаабы культура үлэһиттэрин профкома.

Тыыл, үлэ ветерана, Аба дойдуну сэринтин огдообото,
Чуралчы сэлээннэтин олохтоого
НОГОВИЦЫНА
Елена Ивановна
91 сааһыгар күн сириттэн барбытынан уолугар Иннокентий Семенович, кийиитигэр Галина Ивановна Окоемовтарга, сизнэригэр уонна киһилэр дьээ кэргэттэригэр, бары аймахтарыгар дириг кутурбаммытын тиздэбит.
Интернат-оскуола түөлбэтин кырдыбаастарын сэбнэтэ.

Күндү уолбут, кэргэним, абаты, бырааппыт,
убайбыт, улууустаабы киин балыһа үлэһитэ
НЕУСТРОЕВ
Василий Прокопьевич
эдэр сааһыгар хомолтолоохтук олохтон туораабытын,
диригиник курутууан туран, бары аймахтарыгар,
табаарыстарыгар, билэр дьонугар иһитиннэрэбит.
**Ийэтэ, абата, кэргэнэ, оболоро, эднийэ,
күтүөтэ, балта, бырааттара.**

Кутурбаннарын тиздэллэр:
— Бэйэлэрин үлэһиттэрэ Неустроев Василий Прокопьевич өлбүтүнэн кэргэнигэр, инфекционной отделениэ сэбнэдисэйигэр Неустроева Лена Ивановнаба, оболоругар киин балыһа администрацията, профкома, инфекционной отделениэ, суһал көмө отделениэтин коллективтара.
— Быраатыгар, улууустаабы үөрэх управлениэтин компьютернай киинин специалиһыгар Неустроев Прокопий Прокопьевичкэ, киин төрөппүттэригэр, бары аймахтарыгар үөрэх управлениэта, үөрэх үлэһиттэрин профсоюзун улууустаабы комитета.
— Кэргэнигэр Ленаба, оболоругар, ийэтигэр Любовь Ивановнаба, абатыгар Прокопий Васильевичкэ, эднийигэр, күтүөтүгэр, балтыгар, бырааттарыгар Лыткин К.К. дьээ кэргэттэрэ.
— Ийэтигэр бэйэлэрин үлэһиттэригэр Любовь Ивановна Неустроеваба, балтыгар Екатерина Прокопьевна Осиповаба, кэргэнигэр Лена Ивановнаба, оболоругар Алешаба, Аленаба, Проняба Чуралчы сэлээннэтин "Березка" детсад коллектива.
— Төрөппүттэригэр, Любовь Ивановна, Прокопий Васильевич, кэргэнигэр Лена Неустроеваба, оболоругар, биригэ төрөөбүттэригэр Мурун-Тыымпыа оскуолатын, детсадын коллектива.
— Төрөппүттэригэр, Мурун-Тыымпыа түөлбэтин олохтоохторугар Любовь, Прокопий Неустроеваба, биригэ төрөөбүттэригэр, аймах-билэр дьонноругар Мурун-Тыымпыа түөлбэтин олохтоохторо, кырдыбаастарын сэбнэтэ.

— Табаарыстарыгар, улууустаабы үөрэх управлениэтин компьютернай киинин специалиһыгар Неустроев Прокопий Прокопьевичкэ Чуралчытаабы гимназияба биригэ үлэһиттэр коллегалара.
— Талтыр убайа Василий Прокопьевич күн сириттэн барбытынан дьүүгэлэригэр Ираба, дьонноругар, аймахтарыгар биригэ үлэһит коллегалара Анна, Зоя, Тая.
— Төрөппүттэригэр, биригэ төрөөбүттэригэр, балтыгар Ираба дьүүгэлэрэ Мария, Татьяна, Алена, Зинаида, Надежда, Татьяна.
— Кэргэнигэр Ленаба, оболоругар, ийэтигэр Любовь Ивановнаба, абатыгар Прокопий Васильевичкэ табаарыстара Дьячковскаябар, Ноевтар, Федоровтар дьээ кэргэттэрэ.

— Кэргэнигэр кыһыгар, эднийигэр, балтыларыгар Лена Ивановнаба, оболоругар Алешка, Аленаба, Проняба абата, балта, күтүөтэ Сивцевтар, Городецкайбар, Бурашовтар, Ф.С., М.П. Поталовтар, Кривошапкинар, Г.С., Я.Г. Поталовтар.
— Ийэтигэр Любовь Ивановнаба, абатыгар Прокопий Васильевичкэ, кэргэнигэр Лена Ивановнаба, оболоругар, биригэ төрөөбүттэригэр Чуралчы сэлээннэтин Севернай, Юбилейнай улуусаларын олохтоохторо.
— Төрөппүттэригэр, биригэ үөрэммит табаарыстарыгар Неустроев Прокопий Васильевичкэ, ийэтигэр Любовь Ивановнаба Чуралчы орто оскуолатын III-с ыһуһун коллектива.
— Кэргэнигэр Ленаба, оболоругар, төрөппүттэригэр Прокопий Васильевичкэ, Любовь Ивановнаба, биригэ төрөөбүттэригэр Васяны кытта биригэ үөрэммит оболоро.

— Аймахтара, убайдара, бырааттара Неустроев Василий Прокопьевич күн сириттэн хомолтолоохтук барбытынан кэргэнигэр Ленаба, оболоругар, ийэтигэр Любовь Ивановнаба, абатыгар Прокопий Васильевичкэ, эднийигэр, балтыгар, бырааттарыгар, күтүөтүгэр, чугас аймахтарыгар кырдыбаас убайа Вячеслав Иванович, Сивцевтар, Хоютановтар, Васильевтар.
— Балтыгар, күндү дьүүгэлэригэр Неустроева Ирина Прокопьевнаба, ийэтигэр, абаларыгар, эднийигэр, бырааттарыгар, кэргэнигэр, оболоругар, чугас аймахтарыгар Тая, Луиза.
— Кэргэнигэр Ленаба, оболоругар, төрөппүттэригэр Любовь Ивановнаба, Прокопий Васильевичкэ, биригэ төрөөбүттэригэр балтын Ирианы кытта Чуралчы орто оскуолатын 1987 сыллаахха биригэ үөрэнэн бүтэрбит табаарыстара.
— Тапталлаах абата Василий Прокопьевич олохтон барбытынан Неустроев Алешаба Чуралчы алын сүһүөх оскуолатын II "в" кылааһыгар биригэ үөрэнэр оболоро, киһилэр төрөппүттэрэ, кылаас салайааччыта Тимофеева О. И.
— Төрөппүттэригэр Любовь Ивановнаба, Прокопий Васильевичкэ, биригэ төрөөбүттэригэр, кэргэнигэр Ленаба, оболоругар, бары чугас дьонугар, аймахтарыгар Захаровтар, Пермиковтар, Соловьевтар, Васильевтар.
— Күндү дьүүгэлэригэр балтыгар Ираба, эднийигэр Катяба Чуралчыттан Семеновтар, Сылантан Макаровтар.

Уорбаттан төрүттээх Болугур нэһилиэтин олохтоого, педагогическай үлэ, культура уонна сцена ветерана, Амма орто оскуолатын новатор учуутала, СР культуратын уонна үөрэҥиритин туйгуннара, улуус оскуолаларыгар саһаны киллэрини саһалааччылартан биридэстэрэ, энтузиаст-эколог

ПРОТОДЬЯКОНОВ
Николай Иннокентьевич
ыарахан ыарыттан ахсынны 28 күнүгэр күн сириттэн барбытын, диригиник курутууан туран, бары аймахтарыгар, табаарыстарыгар, билэр дьонугар иһитиннэрэбит.

Аймахтара Дьячковскаябар.
Кутурбаннарын тиздэллэр:
— Чугас дьонугар, аймахтарыгар улуус дьаһалтата.
— Чугас дьонугар, аймахтарыгар Болугур нэһилиэтин дьаһалтата.
— Чугас дьонугар, аймахтарыгар улууустаабы айылба харыстабылын инспекцията.
— Өр сылларга Одьулуун нэһилиэгэр учууталынан үлэһит дьон-сэргэ махталын ыһыбыт ытыктабыллаах Протодьяконов Николай Иннокентьевич олохтон туораабытынан чугас дьонугар, аймахтарыгар Одьулуун нэһилиэтин дьаһалтата, олохтоох орто оскуола педколлектива.
— Урукку үлэһиттэрэ, СР культуратын туйгуна, уусуран самодеятельность араас таһынаах элбэх көрүүлэрин лауреаттара, талааннаах ырыаһыт, үткүүһүт, сценарист Протодьяконов Николай Иннокентьевич өлбүтүнэн чугас дьонугар, аймахтарыгар улууустаабы культура управлениэта, профкома, П.М.Решетников аатынан Чуралчытаабы народной театр коллектива.

— Чугас дьонугар, аймахтарыгар Амма орто оскуолатын уонна Мындабаайытаабы "Ымы" уһууан коллективтара.
— Чугас дьонугар, аймахтарыгар Мындабаайытаабы "Эйгэ" экологическай-социальной-педагогическай киһигэ өр сылларга биригэ үлэһиттэр биригэ кэлээхтэрэ уонна бу киин үлэһиттэрэ.
— Бары чугас дьонугар, аймахтарыгар улууустаабы үөрэх управлениэта, үөрэх үлэһиттэрин профсоюзун комитета.
— Чугас дьонугар, аймахтарыгар Чуралчыттан Гаврил Гаврильевич Попов, Алексей Алексеевич Абрамов дьээ кэргэттэрэ.
— Эһэлэрин курдук саныыр күндү киһилэрэ Протодьяконов Николай Иннокентьевич олохтон туораабытынан чугас дьонугар, аймахтарыгар Мындабаайыттан Маруся, Увар, Тая, Алик, кыракий Алена Сергеевтар.
— СР культуратын уонна үөрэҥиритин туйгуннара, педагогическай үлэ ветерана, "Кустук" оҥо сыннаанар-чэбдиригэр киинин төрүттээччитэ, директора, ытыктабыллаах учууталлара, аба табаарыстара Протодьяконов Николай Иннокентьевич олохтон туораабытынан эднийигэр санаастарыгар Елена Петровнаба, күтүөтүгэр убайдарыгар Электрон Васильевичкэ, убайыгар врач Софронов Дмитрий Дмитриевичкэ, аймахтарыгар, бары табаарыстарыгар, үөрэлпит оболоругар Чуралчыттан Мария, Афанасий Саввиннар дьээ кэргэттэрэ.
— Күндүтүк саныыр таайдара Николай Иннокентьевич Протодьяконов өлбүтүнэн чугас дьонугар, аймахтарыгар Чуралчыттан, Дьокуускайтан, Хатастан Ноевтар дьээ кэргэттэрэ.
— Чугас дьонугар, аймахтарыгар Чакыртан Титов В.Г., Филиппов Н.В., Флегонтов Е.А., Лебедев И.К. дьээ кэргэттэрэ.
— Күндү учууталлара Николай Иннокентьевич Протодьяконов олохтон туораабытынан чугас дьонугар, аймахтарыгар Одьулуун оскуолатын 1972 сыллаах выпускниктара.

Улуус бочуоттаах гражданина, "Бочуот Знага" орден кавалера, ССРС доруобуйа харыстабылыгар туйгуна, Чуралчытаабы киин балыһа ветерана, врач
ЕРМОЛОВА
Мария Ивановна
уһун ыарахан ыарыттан өлбүтүнэн дириг кутурбаннарын тиздэллэр:
— Нэһилиэгэтин бастакы араһа Ермолова Мария Ивановна олохтон барбытынан оболоругар, бары чугас дьонугар, аймахтарыгар Хайахсыт нэһилиэтин дьаһалтата, олохтоох участкай балыһа коллектива.
— Күндүтүк саныыр санаастара Ермолова Мария Ивановна өлбүтүнэн кыргыттарыгар Клаваба, Татьянаба, күтүөттэригэр, сизнэригэр эднийдэрэ Надежда Максимовна, күтүөттэрэ Николай Егорович уонна киһилэр оболоро.
Выражаем глубокое соболезнование в связи с кончиной старейшего медработника, ветерана труда
ЕРМОЛОВОЙ
Марии Ивановны
родным и близким.
Коллектив и профком Сыланской участковой больницы.

Хаһыаты тэрийээччилэр: Саха Республикатын Правительствота,
Улуу дьаһалтата, Редакция. Хаһыат сахалыы тыллынан
оптуорунуука, чэппизгэ, субуотаба тахсар.
Хаһыат индекса: 54907

"Саһа олох" редакционнай-издательскай холбоһук.
Офсетнай бөчөөт. Саһаһын №№-рө 153-154. Тираж 2007.
29.12.2001 с. бэчээткэ бэриллэнэ.

Автор суругар этиллэр санаа редакция позициягар мэдэн сон түбөһөр буолбатах. Сурукка ыһыллар чаччылар кырдыкстаахтарыгар эһитиннэһи автор тус бэйэтэ сүгэр.

Редактор **ПОПОВ ГГ.**
ААДЫРЫСЫТ: 678670, Чуралчы сал.
Карл Маркс уул. 26 "а".
ТЕЛЕФОННАРЫТ:
редактор — 41-332, отделлар — 41-265.
E-mail: sanaoloh@churapsakh.ru